

TLHOPHO YA GO DIRA MO KOMITITSAMAISONG YA TEMOGO YA THUTOPELE: DITIRAGATSO TSA BONGAKA JWA SETSO, POROFENSE YA BOKONE BOPHIRIMA

Mokgwa wa Tlhopho

Batlhophiwa ba tshwanetse go bontsha bokgoni jo bo ka sireletsang, jwa netefatsa le go tshegetsatsa boikanyego jwa Thuto ya Bokgoni.

Tselatshwanelo

Ditlhopho, Batsayakarolo le Mekgatlo e tshwanetse go netefatsa gore bontlhopheng ba na le bokgoni, botswerere le kitso e e tlhokegang mo lephateng la mekgwa ya bongaka jwa Setso jwa Setswana mo maphateng a latelang:

Bokgoni jwa Setegeniki

1. Bokgoni jwa Seporofesene: Kitso ya mekgwa ya Bongaka jwa Setso jwa Setswana le bokgoni (sekai melao le melawana e e leng boswa jwa mekgwa e ya bongaka).
2. Motlhophiwa o tshwanetse go nna le rekoto e e bonalang (bonnye dingwaga di le masome a matlhano (15) e le ngaka) / Moitseanape wa kitso ya karolo e e rileng le kitso ya tikologo tse pedi tsa tlaletso tsa thuto e (Ngaka, Mmelegisi, Ramophatho, Ngaka Tshotshwa / Tshotsha).
3. O tshwanetse go nna le kitso e e siameng ya bongaka bosele jwa setso mo Aforikaborwa.
4. O tshwanetse go itse melao ya naga e e totile mogopolo mo Melaong le Dipholisi tse di tsamaelanang le Ditiragatso tsa Bongaka jwa Setso.
5. O tshwanetse go nna tokololo e e feletseng ya mekgatlo o a o itlhophetseng le / mo o agileng gone.

Neelo ya Diforomo tsa Tlhopho

Diforomo tse di tletseng tsa tlhopho le ditokomane di ka bonwa mo tsebewepeng e e latelang:
<http://nwu.ac.za> / Kgotsa kwa go Mme Kgothatso Mafiri.

Neelo ya ditlhopho (ditokomane tsa ka namana kgotsa seeleketeroniki) di tshwanetse go neelwa pele ga 21 Ferikgong 2022. Dikopo di tshwanetse go romelwa go Dr Motheo Koitsiwe mo atereseng e e latelang:

Seeleketeroniki: Kgothatso.Mafiri@nwu.ac.za

Aterese ya Namana: Yunivesithi ya Bokonebophirima (Khampase ya Mafikeng)
Setheo sa Kitso ya Tlhago (IKS Centre)
Albert Luthuli and University Drive
Mmabatho Unit 5
Mahikeng
2790

Dintlha tse di latelang di botlhokwa thata fa o neela Tlhopho ya gago:

- a) Foromotlhopho e e tladitsweng;
- b) Lekwalotlhomamisetsa go tswa go Moeteledipele wa Morafe / Molao,
- c) Lekwalotlhomamisetsa go tswa go Mokatsi wa Motlhophiwa,
- d) Lekwalotlhomamisetsa go tswa go Mekgatlo o o itlhophetsweng ke Motlhophiwa,
- e) Maipolelo (CV) a makhutshwane a motlhophiwa a a bontshang maitemogelo a gagwe le tshedimosetso e e botlhokwa e e bontshang gore o fitlhelela ditlhokego / bokgoni jo bo maleba jwa go nna tokololo ya Komititsamaiso ya Temogo ya Thutapele.

Setlhopho sa batho ba ba nang le kitso e e tshwanang ya go tlhologanya le thutatsela ya porofesene, thuto ya boitseanape le tiragatso e e rileng, e e tswang bonolo kgotsa e dirilwe go totilwe tseokarolo ya batho mo tseleng ya thuto e e kopanetsweng mo tikologo e e kgaogantsweng ya dikeletso tsa setho.

Tsela ya Tloso ya Tlhopho

Batlhophiwa ba tlaa ntshiwa mo lenaaneng go lebeletswe maemo a a latelang:

- Neelo morago ga letlha la neelo
- Ditlhopho tse di neetsweng kwa atereseng e e sa siamang
- Ditlhopho tse di sa fitheleleng ditlhokego jaaka di beilwe mo pitsong ya batlhophiwa.

North-West University (NWU) e na le Tshiamelo ya go:

- Busetso morago letlhaneelo.
- Kopa ditokomane tsa bopaki mabapi le ntlha nngwe le nngwe.
- Phimola kgotsa gogela morago Pitso e ya Ditlhopho yotlhe kgotsa karolwana ya yone.

ET: Go tlaa buisanwa fela le batlhophiwa ba ba atlegileng. Dipotso go feta fa di ka lebiswa go Mme Kgothatso Mafiri: Yunivesithi ya Bokonebophirima (Khampase ya Mafikeng), Setheo sa Kitso ya Tlhago (IKS Centre), Albert Luthuli and University Drive, Mmabatho Unit 5, Mahikeng, 2790; kgothatso.mafiri@nwu.ac.za, 018 389 2157 / 018 389 2453.

Maitlhatso

NWU ga ba netefatsa kantsho, ikantsho, tsholofetso kgotsa kemelo go dikopo tse di lebaganeng le Pitso e ya Batlhophiwa, e ka nna mabapi le ka mokgwa mongwe go felela kgotsa ka nepo le NWU ga ba kitla ba nna le molato ope mabapi le mokopi kgotsa mongwe fela go tsamaisana le se.